c
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު: IUL(95-A/95/2023/38 )
ޢިއުލާނު
މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 6 މަސް ދުވަހަށް
ބޭނުންވާ އަދަދު: 01
މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ
މަޤާމުގެ ރޭންކު: GS3
މަޤާމުގެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ތަން:
މުސާރަ: 4465/- ރުފިޔާ
- ޖުޑީޝަލް އެލެވެންސް: 2009.25/- (އަސާސީ މުސާރައިގެ )45%
- ސާރވިސް އެލެވެންސް1500/-:ރ.
- ލިވިންގއެލެވެންސް: 2850/-ރ.
އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
- ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ
1. ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތާބެހޭ ބަޔާއި ޙަވާލުކުރާ މައްސަލަތައް
ބަލައިގަތުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ ފައިލް ތައްޔާރުކޮށް، ފަނޑިޔާރަށް މައްސަލަ އެރުވުން.
މަޤާމުގެ
2. ފަނޑިޔާރު އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ޙާޟިރުކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އަމުރުތަކާއި އެންގުންތައް ފޮނުވުން.
ވާޖިބުތައް:
3. މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެމަތިން އެންގުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު،ތީމުގެ (އާބުރުޒު ހިނގުން)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
HighCourtofMaldives,Theemuge,AaburuzuHigun,Male’,RepublicofMaldives
ވެބްސައިޓް:www.highcourt.gov.mvURL: Tel:+9603325029

4. ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ޑިޕޮސިޓް
ބަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި، ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ހިސާބުކޮށް ޑިޕޮސިޓްފައިސާ
ބެހެއްޓުމަށް އެންގުން. އަދި މައްސަލަ ނިމުމުން ޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓި ފަރާތާއި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއިން
ދޭންޖެހޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވި ދުވަސްތައްބަލާ ހިސާބުކޮށް، ލިބެންޖެހޭ
ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން.
5. މައްސަލަ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ
އަމުރު ފޮނުވުން.
6. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުން ޙާޟިރުވުމުން އެފަރާތްތަކުގެ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ޙަވާލުވެ،
އެމީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
7. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ސޮއިކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރުވުން.
8. ޝަރީޢަތް އަޑުއަހަން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ނޯޓްކުރުމާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
9. މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް، ފަނޑިޔާރުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިން
ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުމާއި އެފަދަ ލިޔުންތައް ފައިލް ކުރުން
10. މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުން
11. މައްސަލާގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އަންނަ ވަކީލުން އެދޭގޮތެއްގެމަތިން، ފަނޑިޔާރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު
އެފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީދިނުން.
12. މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ އާއި
މެސެޖްފަދަ ތަކެތި ލިޔެފޮނުވުން.
13. މައްސަލަ ނިމުމުން، މައްސަލަ ނިމުނުކަން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
14. ސެކްޝަނަށް ލިބޭ ލިއުންތަކަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުނޯޓްކޮށް ލިއުންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ދުވަހު
ޔައުމިއްޔާ ލިއުން.
ސަލާމުގައި ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތެއް
ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިންކުރުން.
1. ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް
" " "
ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކްނަޑަރީ ސްކޫލް
" " "ސީ"
ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހި މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:
2. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު،ތީމުގެ (އާބުރުޒު ހިނގުން)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
HighCourtofMaldives,Theemuge,AaburuzuHigun,Male’,RepublicofMaldives
ވެބްސައިޓް: Tel:+9603325029 URL: www.highcourt.gov.mv

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / މެނޭޖްމަންޓް / ހިއުމަން ރިސޯސް / މަޤާމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން
ތަޢުލީމީ ރޮނގު
ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް
ގުޅޭ ވަޒީފާގެ
މިމަޤާމަކީ ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް ކަޑައެޅިފައިނުވާ މަޤާމެކެވެ.
1. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރުކަމަށްވާ 55 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު
ކަމުގައި ނުވުން.
2. ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކޯޓުގެ (ނުވަނަ އިދާރާގެ) މުވައްޒަފެއްގެ (ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ)
ގާތްތިމާގެ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .
2.1 މަންމަ ( ދޮންމަންމަ ހިމެނޭގޮތަށް)
2.2 ބައްޕަ (ދޮންބައްޕަ ހިމެނޭގޮތަށް)
2.3 ކާފަ
2.4 މާމަ
2.5 އަނބިމީހާ
2.6 ފިރިމީހާ
އެހެނިހެން ޝަރުތު:
2.7 މައިދައިތަ
2.8 ބަފައިބެ
2.9 ބޮޑުދައިތަ
2.10 ބޮޑުބޭބެ
2.11 އެއްބަނޑު މީހުން
2.12 އެއްބަފާ މީހުން
2.13 އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން
2.14 ދަރިން (ކާފަދަރިންނާއި، މާމަދަރިން އަދި ދޮންދަރިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
2.15 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވާ 9 އިން 14އަށް ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ
ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު،ތީމުގެ (އާބުރުޒު ހިނގުން)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
HighCourtofMaldives,Theemuge,AaburuzuHigun,Male’,RepublicofMaldives
ވެބްސައިޓް: Tel:+9603325029 URL: www.highcourt.gov.mv

1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް. (މި ފޯމު ހައިކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުން،
ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)mv.gov.highcourt.www
2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ
ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
4. ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.
5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ
ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ
ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި
ވަޒީފާއަށްއެދި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
(ށ)ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ.
6. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ
ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ)އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު،ތީމުގެ (އާބުރުޒު ހިނގުން)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
HighCourtofMaldives,Theemuge,AaburuzuHigun,Male’,RepublicofMaldives
ވެބްސައިޓް: Tel:+9603325029 URL: www.highcourt.gov.mv

(ނ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ،
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ
މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ
ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)
(ރ) ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް
ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ
ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި
(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 6 ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ
ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް".
މާރކްސް
އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން 30
އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް 5
ލިބިފައިވާ ތައުލީމް
އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް 5
ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ
ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް އިމްތިހާން ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް 25
ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:
އިންޓަރވިއު 35
ޖުމްލަ 100
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާ
އާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށާއި ޤާބިލްކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއަށް ބަލައެވެ. މިގޮތުން މިބައިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު،ތީމުގެ (އާބުރުޒު ހިނގުން)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
HighCourtofMaldives,Theemuge,AaburuzuHigun,Male’,RepublicofMaldives
ވެބްސައިޓް:www.highcourt.gov.mvURL: Tel:+9603325029

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 19 ނޮވެންވަރު 2023 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ހައި
ކޯޓަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް info@highcourt.gov.mv މެދުވެރިކޮށް
ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ،
ސުންގަޑި:
އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް
ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއުއަދި
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ޕްރެކްޓިކަލް އަދި އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 20 ނޮވެންބަރު 2023
ޕްރެކްޓިކަލް އޮންނާނެ
އާއި 24 ޑިސެންބަރު 2023 އާ ދެމެދު، ހައިކޯޓު ގައެވެ.
ތަނާއި، މުއްދަތު:
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސެސް ނިމުމު ން "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު
2A(ޝީޓު "(އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ޝީޓު އާންމުކުރާ
2A(ޝީޓު)"
ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އާންމުކުރުން
o މި މަޤާމަށް މީހުން ނަގަނީ، މެޓާރނިޓީ ލީވް ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ނަގާ ވަގުތީ
މަގާމެއްކަމުން އެ ޗުއްޓިގައިވާ މުވައްޒަފު މެޓަރނިޓީ ލީވް ފެށިގެން ނިމެންދެން (6މަސް) ދުވަހަށް
ގެންގުޅުމަށްޓަކައެވެ.
o މިމަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ދައުވަތުދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު o ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމް ހައިކޯޓުގެ ކައުންޓަރުން ލިބޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން
ހައިކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު www.highcourt.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
o އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3325029 އަށެވެ.
o މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ
ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފް pdf( (ފޯމެޓްގައި ފޮނުވާ ފޯމުތައް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު،ތީމުގެ (އާބުރުޒު ހިނގުން)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
HighCourtofMaldives,Theemuge,AaburuzuHigun,Male’,RepublicofMaldives
ވެބްސައިޓް:www.highcourt.gov.mvURL: Tel:+9603325029

o ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްކަމަށް
މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
o އިންޓަވިއުއަށް ކިޔާނީ ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓުން % 50 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
o އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށެވެ.
އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ
ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
o މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާންވާނީ، ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އޮފީސްތަކުންނާއި، އަދި މިހާރުވެސް
މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަކުން އެމީހެއްގެ މަސައްކަތާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ރެފްރީޒް ރިޕޯޓު މި ކޯޓުން
ހޯދުމާމެދު އިޢުތިރާޟް ނުކުރާނަމައެވެ.
08 ނޮވެންބަރު 2023
24 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1445
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު،ތީމުގެ (އާބުރުޒު ހިނގުން)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
HighCourtofMaldives,Theemuge,AaburuzuHigun,Male’,RepublicofMaldives
ވެބްސައިޓް: Tel:+9603325029 URL: www.highcourt.gov.mv